



Dekan
Tel: ++ 387 33 44 32 69
Fax: ++ 387 33 44 33 95
Adresa: Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Dean's
Phone: ++ 387 33 44 32 69
Fax: ++ 387 33 44 33 95
Address: Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Bosnia & Herzegovina

**EPIDEMIOLOŠKI UPITNIK ZA STUDENTE STOMATOLOŠKOG FAKULTETA
SA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU**

Ime (ime oca) i prezime	
Datum rođenja	
Broj indeksa	
Adresa stanovanja i općina	
Broj telefona (obavezan)	
Datum i tačno vrijeme posjete	
Imate li zdravstvenih tegoba: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, ili drugo	DA NE (_____ C°) DA NE DA NE _____
Da li ste boravili u posljednjih 14 dana u rizičnim područjima (unutar ili van BiH)? Ako da gdje i u kojem periodu?	DA NE _____
Da li ste u posljednjih 14 dana bili u kontakta: - sa osobama koje su boravile u rizičnim područjima, - sa osobama koje su bile u samoizolaciji ili - sa osobama za koje sumnjate da su zaražene COVID-19 virusom?	DA NE DA NE DA NE

Saglasan sam da ovi podaci predstavljaju osnovu za eventualno epidemiološko povezivanje kontakata sa pozitivnim slučajem na COVID – 19

Popunjavanjem ovog epidemiološkog upitnika pod punom odgovornošću izjavljujem da, prema mom najboljem znanju, nisam izostavio/la niti jedan podatak o ostvarenim kontaktima kao i mom zdravstvenom stanju.

Potpis studenta